



JOURNAU POUPULAR DE LITERATURO, D'IS
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUI N'AVO

Se vèn le pertout. Depausitàri majourau pèr Marsiho : C. MABELY. Alèio de Meihan, 24.

Abounamen :
3 fr. • miè pèr an pèr touto la Franço.
Fouero Franço. lou port en sabre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèn
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 45, carrièro dôn Grand-
Relògi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

ASSABÉ

La proumièro annado dôn Journau pren-
dra fin que lou 31 de mars venènt. Adounc
leis abouna an enca dré à tres numerò sèn-
so aquest.

Bèn-lèu faren counèisse au publi lei mou-
dificacièn e lou meïour biais que se prepau-
san de douna à nouèsto fuèio, pèr la rên-
dre mai-que-mai digno de l'acuèi simpati e
deïs aplaudimen que de tout caire e cantoun
dôn miejour li soun vengu semoundre.

TAULETO

PASSO-TÈMS. — Au clar de la luno V. — E. D. B
POUSIO. — Repauso ! — P. Gourdou.

MANTENÈNC DE PROUVÈNCO. — Discours dôn Sen-
di *En M. Bourrelly*. — Letro de noutificacièn
de la coustitucien dôn Burèu.

REMEMBRANÇO. — Dôn 8 au 21 de Febrié. — L. —
A. Gardaire.

CRONICO. — Lou Councours literari de Besiès.

SCIENCI. — E digrafiò roumano. — V. Lièutard.

REVIRAMEN. — Orlando furioso. — M. Bourrelly.

FUBIETOUN. — La Chato di pèu d'or. — Magali.

PASSO-TÈMS

AU CLAR DE LA LUNO

V

(Acabado)

La couquinarié qu'avié tant souvènt emplega
pèr engana la surveïènço de si gènt, ie vengué au
secous. Estoufant sa coulèro, reboucant la viéu-
lènço de souïn sang, faguè semblant d'avé rên
sentu. D'un toun e d'un èr que rendeguè autant
niais que possible, respoundeguè à la soutiso de
Lèle pèr uno fadarié guècho e countuniè de mar-
cha cauto-à-cauto.

Quand aguèron fa un parèu de cènt pas coume
acò, e qu'aprouchavon dôn rode ounte li temoi lis
esperavon, Dido s'arrestè subito en se mandant li
man à la tèsto :

— Oh ! moun Diéu, que siéu bèsti ! faguè 'n sin.

— De que ? vengué Lèlè.

— Avièu prepara sus ma credanso un roulèu
de milo escu d'or, e lis ai laissa.

— Oh ! pèr alor, siés pas marrido.

— Dins moun esglari, pèr parti, i' ai plus pensa.

— E bèn, vai, se n'en passaren.

— Se nous entourifavian, Lèlè ?

— Oû ! que te vos entourna ? pèr reviha ti gènt !

— Vai, riscò rên ; la credanso es à cousta de la
fenèstro. Rên qu'en mandant la man, de l'escalo,
li saurai.